



# education

Department:  
Education  
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

**NATIONAL  
SENIOR CERTIFICATE**

**KREITI YA 12**

**SEPEDI LELEMETLALELETŠO LA PELE (FAL)**

**LEPHEPHE LA BORARO (P3)**

**FEBRUARY/MARCH 2009**

**MEMORANTAMO (RUBRIC)**

**MEPUTSO: 100**

**Palomoka ya matlakala a memorantamo ke (8).**

**SEPEDI LELEMETLALELETŠO LA PELE: RUBRIKI****KAROLO YA A: MOKGWA WA GO LEKOLA TAODIŠO:**

	<b>Meputso:</b>	<b>Khoutu 7</b>	<b>Khoutu 6</b>	<b>Khoutu 5</b>	<b>Khoutu 4</b>	<b>Khoutu 3</b>	<b>Khoutu 2</b>	<b>Khoutu 1</b>
Moithuti:	[50]	O kgonne go fihlelela ditekolo ka <b>dihlora</b> 80 – 100%	O fihleletše ditekolo ka <b>botlalo</b> . 70 – 79%	O <b>kgonne</b> go fihlelela bontši bja ditekolo. 60 – 69%	O <b>fihleletše</b> bontši bja ditekolo. 50 – 59%	O <b>lekile</b> go fihlelela bontši bja ditekolo. 40 – 49%	O fihleletše <b>tše dingwe</b> tša ditekolo. 30 – 39%	O <b>paletšwe</b> go fihlelela ditekolo. 0 – 29%
<b>DITENG</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peakanyo Matseno, mafelelo</li> <li>• Maitemogelo a go akanya le go bopa dikgopolo tše mpsha ka go sekaseka taba</li> <li>• Molaetša wa maleba</li> </ul>	<b>20</b>	Meputso <b>16 – 20</b>	Meputso <b>14 – 15</b>	Meputso <b>12 – 13</b>	Meputso <b>10 – 11</b>	Meputso <b>8 – 9</b>	Meputso <b>6 – 7</b>	Meputso <b>0 – 5</b>
<b>TLHAMO LE PEAKANYO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditemana</li> <li>• Tšweletšo/Kgodišo ya hlogo</li> <li>• Nyalelano ya ditemana</li> <li>• Lebelo la kanego</li> <li>• Tatelano ya ditiragalo</li> </ul>	<b>15</b>	Meputso <b>12 – 15</b>	Meputso <b>10 – 11</b>	Meputso <b>9</b>	Meputso <b>8</b>	Meputso <b>6 – 7</b>	Meputso <b>4 – 5</b>	Meputso <b>0 – 3</b>
<b>SETAELE LE POLELO:</b> Retšistara, segalo, boitemogelo bja batheeletši le mohola, tlotlontšu, tlhamo ya mafoko le	<b>10</b>	Meputso <b>9 – 10</b>	Meputso <b>7 – 8</b>	Meputso <b>6</b>	Meputso <b>5</b>	Meputso <b>4</b>	Meputso <b>3</b>	Meputso <b>0 – 2</b>

mopeleto, maswaodikga.								
<b>THULAGANYO LE PADIŠIŠO</b> Sengwalwa se laetše bohlatse bjo bo tletšego bja taodišo ye e badilwego le go rulaganywa. Padišišo e fokotše diphōšo taodišong.	<b>5</b>	Meputso <b>5</b>	Meputso <b>4</b>	Meputso <b>3</b>	Meputso <b>2</b>	Meputso <b>2</b>	Meputso <b>1</b>	Meputso <b>0 – 1</b>

**SEPEDI LELEMETLALELETŠO LA PELE: RUBRIKI****KAROLO YA B: DITŠWELETŠWA TŠA TIRIŠANO TŠE TELELE**

	<b>Meputso</b>	<b>Khoutu 7</b>	<b>Khoutu 6</b>	<b>Khoutu 5</b>	<b>Khoutu 4</b>	<b>Khoutu 3</b>	<b>Khoutu 2</b>	<b>Khoutu 1</b>
Moithuti:		O kgonne go fihlelela ditekolo ka <b>dihlora</b>	O fihleletše ditekolo ka <b>botlalo</b>	O <b>kgonne</b> go fihlelela bontši bja ditekolo.	O <b>fihleletše</b> bontši bja ditekolo.	O <b>lekile</b> go fihlelela bontši bja ditekolo.	O fihleletše <b>tše dingwe</b> tša ditekolo.	O <b>paletšwe</b> go fihlelela ditekolo
	<b>[30]</b>	<b>80 – 100%</b>	<b>70 – 79%</b>	<b>60 – 69%</b>	<b>50 – 59%</b>	<b>40 – 49%</b>	<b>30 – 39%</b>	<b>0 – 29%</b>
<b>DITENG</b> Nyalelano ya ditemana/ Go se tšwe tseleng.	<b>12</b>	Meputso <b>9 – 12</b>	Meputso <b>8</b>	Meputso <b>7</b>	Meputso <b>6</b>	Meputso <b>4 – 5</b>	Meputso <b>3</b>	Meputso <b>0 – 1</b>
<b>SEBOPEGO</b> Sebopego sa maleba le botelele bjo bo lekanetšego go ya ka mohuta wa sengwalwana	<b>8</b>	Meputso <b>7 – 8</b>	Meputso <b>6</b>	Meputso <b>5</b>	Meputso <b>4</b>	Meputso <b>3</b>	Meputso <b>2</b>	Meputso <b>0 – 1</b>
<b>SETAELE LE POLELO</b> Retšistara, segalo, mohola, tlotlontšu, tlhamo ya mafoko le mopeleto, maswaodikga le tšhomišo ya polelo	<b>10</b>	Meputso <b>9 – 10</b>	Meputso <b>7 – 8</b>	Meputso <b>6</b>	Meputso <b>5</b>	Meputso <b>4</b>	Meputso <b>3</b>	Meputso <b>0 – 2</b>

**Sepedi lelemetlaleletšo la pele: rubriki**

**KAROLO YA C: DITŠWELETŠWA TŠA TIRIŠANO TŠE KOPANA/TSEBIŠO LE MELAETŠA**

	<b>Meputso:</b>	<b>Khoutu 7</b>	<b>Khoutu 6</b>	<b>Khoutu 5</b>	<b>Khoutu 4</b>	<b>Khoutu 3</b>	<b>Khoutu 2</b>	<b>Khoutu 1</b>
Moithuti:		O kgonne go fihlelela ditekolo ka <b>dihlora</b>	O fihleletše ditekolo ka <b>botlalo</b>	O <b>kgonne</b> go fihlelela bontši bja ditekolo.	O <b>fihleletše</b> bontši bja ditekolo.	O <b>lekile</b> go fihlelela bontši bja ditekolo.	O fihleletše <b>tše dingwe</b> tša ditekolo.	O <b>paletšwe</b> go fihlelela ditekolo
	<b>[20]</b>	<b>80 – 100%</b>	<b>0 – 79%</b>	<b>60 – 69%</b>	<b>50 – 59%</b>	<b>40 – 49%</b>	<b>30 – 39%</b>	<b>0 – 29%</b>
<b>DITENG</b> Nyalelano ya ditemana/Go se tšwe tseleng.	<b>6</b>	Meputso <b>6</b>	Meputso <b>5</b>	Meputso <b>4</b>	Meputso <b>3</b>	Meputso <b>2</b>	Meputso <b>1</b>	Meputso <b>0 – 1</b>
<b>SEBOPEGO</b> • Sebopego sa maleba le botelele bjo bo lekanetšego go ya ka mohuta wa sengwalwana.	<b>6</b>	Meputso <b>6</b>	Meputso <b>5</b>	Meputso <b>4</b>	Meputso <b>3</b>	Meputso <b>2</b>	Meputso <b>1</b>	Meputso <b>0 – 1</b>
<b>SETAELE LE POLELO</b> Retšistara, segalo, mohola, tlotlontšu, tihamo ya mafoko le mopeleto, maswaodikga le tšhomišo ya polelo.	<b>8</b>	Meputso <b>8</b>	Meputso <b>7</b>	Meputso <b>6</b>	Meputso <b>5</b>	Meputso <b>4</b>	Meputso <b>3</b>	Meputso <b>0 – 2</b>

## KAROLO YA C

**Tše dingwe tše bohlokwa tše di swanetšego go hlokomelwa go ditšweletšwa tše kopana:**

1. Papatšo:

- Hlogo ya papatšo
- Fonte ya go fapana
- Go bapetšwa eng
- Tshedimošo ka botlalo mabapi le setšweletšwa/seo se bapatšwago
- E kwalakwatšwa kae
- Morero wa papatšo
- Mmapatši a diriša polelo ya go goga šedi ya bareki/babadi

2. Karata/Poskarata:

Ela hloko tše di latelago:

- Tšatšikgwedi
- Nako
- Lefelo
- Morero
- Retšistara le polelo e be tša maleba
- E be ka gare ga lepokisana
- Fonte ya maleba

3. Pukutšatši:

- a. Tšatšikgwedi.
- b. Ngwaga.
- c. Dinako – go ya ka ditiragalo.
- d. Ditiragalo tša letšatši/matšatši.

## 4. Lengwalo la semmušo:

- Lengwalo le lebišwe go Moretšistara wa Yunibesithi.
- Balekwa ba tšweletše mabaka a a kgodišago a bokgoni le tsebo yeo ba nago le yona dithutong tša marematlou (kreiti ya 12).
- Retšistara le segalo e be tše di fodilego, tša semmušo.
- Lengwalo le laetše tše di latelago:
  - Sebopego le botelele tša maleba.
  - Atrese ya mongwadi/ moromedi
  - Atrese ya moamogedi/ moromelwa
  - Madume/ matseno le hlogo ya taba
  - Tšhomišopolelo, tlotlontšu le maswaodikga e be tša maleba
  - Mafetšo/ bofelo le leina: (Ka boikokobetšo  
Wa lena  
Nkadimeng J.M. (Mdi)

## 5. Potšišotherišano:

- E laetše tše di latelago:
  - Sebopego/tlhamego e tšweletša poledišano ka mokgwa wa potšišo le karabo.
  - Leswao la kgorwana le laetšwe ka morago ga leina la seboledi /motho yo a bolelago.
  - Go dirišwe polelotebanyi.
  - Modulasetulo a tsebiše mmotšišwa go lekgotla.
  - Dipotšišo di lebane le sererwa.
  - Dipotšišo e be tše kopana, tše di hlohleletšago.
  - Mmotšišwa a kgopelwe go katološa dikarabo tša gagwe.
  - Retšistara e be ya semmušo, polelo le segalo e be tša maleba.
  - Potšišotherišano e tšweletše boithabišo gomme go foke moya wa go tshepano le boiketlo.

6. Poledišano:

- Sebopego: Go boledišanwa ka go šielana.
- Leswao la kgorwana ka morago ga leina la seboledi.
- Go dirišwa polelotebanyi.
- Polelo e lebane le hlogo.
- Retšistara ya maleba.
- Taetšo ya maemo a seboledi e ngwalwa ka mašakaneng.

7. Athikele:

- E laetše tše di latelago:
  - Hlogo ya taba yeo e begelago babadi ka seo se anegwago.
  - Hlogo ya taba e be yeo e gogago mahlo a babadi.
  - Go be le dihlogo tša dikgopolotlaleletšo le temana yeo e hlahlago le go godiša
  - Kgahlego go hlatholla kanegelokgolo.
  - Kanegelo e tšweletšwe ka ditemana tše pedi goba tše tharo tše kopana.
  - Ditemana tše dingwe di hlaloše diteng, mola tše dingwe di hlaloša ditaba tša bokamorago.
  - Tšhišinyo e ka šomišwa bjalo ka temana ya mafelelo ya go tswalela.
  - Polelo e be ye e tsošago maikutlo le go hlohleletša.
  - Mafelelong efa ka botlalo leina le boitsebišo bja motho yo a ka kgokaganywago go ka fa ditaba ka botlalo ge go hlokega.